

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	16008	((nickel with tungsten) with chromium)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 15:11
2	132	golf and (((nickel with tungsten) with chromium))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:44
3	98	(golf and (((nickel with tungsten) with chromium))) and head	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:48
4	21	((("D347254") or ("D353644") or ("D3j4786") or ("D366082") or ("D36à756") or ("D36é947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:49
5	21	((("D347254") or ("D353644") or ("D3j4786") or ("D366082") or ("D36à756") or ("D36é947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:51
6	32	((("5228694") or ("4792139") or ("4798383") or ("4884812") or ("4848747") or ("4928972") or ("4964640") or ("5190290") or ("5411264") or ("5472201") or ("5326106") or ("4664383") or ("4667963") or ("6238302") or ("6471600") or ("6434811")).PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:54
7	24	((("D347254") or ("D353644") or ("D354786") or ("D366082") or ("D368756") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:54
8	56	((("5228694") or ("4792139") or ("4798383") or ("4884812") or ("4848747") or ("4928972") or ("4964640") or ("5190290") or ("5411264") or ("5472201") or ("5326106") or ("4664383") or ("4667963") or ("6238302") or ("6471600") or ("6434811")).PN.) or (((("D347254") or ("D353644") or ("D354786") or ("D366082") or ("D368756") or ("D368947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:54
9	154	((("5228694") or ("4792139") or ("4798383") or ("4884812") or ("4848747") or ("4928972") or ("4964640") or ("5190290") or ("5411264") or ("5472201") or ("5326106") or ("4664383") or ("4667963") or ("6238302") or ("6471600") or ("6434811")).PN.) or (((("D347254") or ("D353644") or ("D354786") or ("D366082") or ("D368756") or ("D368947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.)) or ((golf and (((nickel with tungsten) with chromium)))) and head	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 13:55

15	7	silicon and (((("5228694") or ("4792139") or ("4798383") or ("4884812") or ("4848747") or ("4928972") or ("4964640") or ("5190290") or ("5411264") or ("5472201") or ("5326106") or ("4664383") or ("4667963") or ("6238302") or ("6471600") or ("6434811")).PN.) or (((("D347254") or ("D353644") or ("D354786") or ("D366082") or ("D368756") or ("D368947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.)) nickel\$tungsten\$chromium	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 14:55
24	1		USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 15:12
25	70	((Ni with Cr) with W) and golf	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 15:14
26	32	((Ni with Cr) with W) and golf and head	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 15:15
27	14	(((Ni with Cr) with W) and golf) and head) not ((golf and ((nickel with tungsten) with chromium))) and head)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/09/09 15:15
28	4	((("5094383") or ("5378295") or ("5421577") or ("5697854")).PN.	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:33
29	1293	((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:35
30	1	(chromium or Cr) and US-20010055996-A1.DID.	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:37
31	1	(nickel or Ni) and US-20010055996-A1.DID.	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:36
32	392	(tunbsten or W) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:36
33	539	(tungsten or W) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:36
34	191	(nickel or Ni) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:37
35	82	(chromium or Cr) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:37
36	617	((tungsten or W) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)) or ((nickel or Ni) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)) or ((chromium or Cr) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.))	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:38

37	609	((tungsten or W) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.) or ((nickel or Ni) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.) or ((chromium or Cr) and (((473/350) or (473/349) or (473/342) or (473/332) or (473/324)).CCLS.)) not (((("5228694") or ("4792139") or ("4798383") or ("4884812") or ("4848747") or ("4928972") or ("4964640") or ("5190290") or ("5411264") or ("5472201") or ("5326106") or ("4664383") or ("4667963") or ("6238302") or ("6471600") or ("6434811")).PN.) or (((D347254") or ("D353644") or ("D354786") or ("D366082") or ("D368756") or ("D368947") or ("D464387") or ("D464693") or ("D474822") or ("5120062") or ("5333872") or ("4995609") or ("5375840") or ("5423546") or ("5497995") or ("5547194") or ("5595552")).PN.) or (((Ni with Cr) with W) and golf) and head))	USPAT; US-PGPUB	2004/09/09 15:39
40	5	("4692305" "5938543" "6200688" "6475427" "6478897" "2003/0000341").PN.	USPAT	2004/09/09 16:36
41	0	6776728.URPN.	USPAT	2004/09/09 16:37
44	105	("3961796" "4521022" "4534558" "4630827" "4635941" "4645207" "4653756" "4664383" "4667963" "4671513" "4687205" "4690408" "4697814" "4699383" "4708347" "4728105" "4754971" "4754975" "4792140" "4798383" "4798384" "4809978" "4824110" "4836550" "4852880" "4874171" "4884812" "4964640" "4986541" "4995609" "5004242" "5009425" "5016882" "5016883" "5078397" "5090702" "5121918" "5176384" "5184823" "5190290" "5228694" "5282625" "5344150" "5346213" "5348302" "5398929" "5409229" "5411264" "5413336" "5447311" "5465968" "5472201" "5499819" "5544885" "5564705" "5588922" "5599243" "5601501" "5611740" "5626530" "5628698" "5643103" "5658208" "5704849" "5735755" "5749794" "5755624" "5766092" "5776010" "5792004" "5792005" "5807191" "5816936" "5827131" "5833551" "5836830" "5885166" "5890971" "5899820" "5921869" "5971868" "6001032" "6030293" "6030295" "6045455" "6077171" "6089992" "6093112" "6117023" "6186905" "6200228" "6210290" "6220971" "6238301" "6277326" "6309309" "6319147" "6406382" "6440009" "6440010" "6481088" "6491593" "6497629" "6517448" "6592468").PN.	USPAT	2004/09/09 16:38
47	5	("0713845" "1638916" "2880002" "3134596" "3985363").PN.	USPAT	2004/09/09 16:39
48	9	4193601.URPN.	USPAT	2004/09/09 16:39
51	25	("D097418" "D132553" "0690996" "0745044" "1000982" "1444409" "1524488" "1535270" "1589707" "1595589" "1678637" "1780625" "1968092" "1994149" "2083189" "2386552" "2447967" "2451262" "2880002" "2968486" "3190651" "3266805" "3390881" "3468544" "3516674").PN.	USPAT	2004/09/09 16:40
52	18	4023802.URPN.	USPAT	2004/09/09 16:41